

# **RADIOTEHNIČKI SKLOPOVI I ARHITEKTURE**

**Problemi, rešenja i komentari**

**RADIOTEHNIČKI SKLOPOVI  
I ARHITEKTURE**  
*Problemi, rešenja i komentari*

---

**Ivo M. Kostić**

Akademска мисао

RADIOTEHNIČKI SKLOPOVI I ARHITEKTURE  
*Problemi, rešenja i komentari*

***Autor***

Prof. dr Ivo Kostić

***Recenzenti***

Naučni savetnik dr Aleksa Zejak  
Van. prof. dr Goran T. Đorđević

***Izdavač***

Akademска мисао

***Priprema sloga***

Ivo Kostić

***Korice***

Zorica Marković, akademski slikar

***Tiraž:***

50 primeraka

***Štampa***

Akademска мисао

ISBN 978-86-7466-479-7

***Godina izdanja***

2013.

*Posvećeno mojoj unuci Emi*

# Sadržaj

---

Predgovor xvii

UVOD 1

*Radio-kanal* 1

*Trend razvoja* 12

*Kvalitet prenosa* 13

*EVM: mjera za hardverske nesavršenosti* 15

*Organizacija knjige* 16

Literatura 19

**1 RADIOFREKVENIJSKA RLC KOLA** 21

**Problem 1.1: Filtriranje harmonika** 22

*Teorijski kontekst* 24

*LC kolo: selektivna svojstva* 24

**Problem 1.2: Uticaj gubitaka na karakteristike LC kola** 26

*Teorijski kontekst* 28

*Redno-paralelna i paralelno-redna konverzija* 28

*Uticaj gubitaka u LC komponentama na rezonantnu frekvenciju* 29

*Veza između Q-faktora nesavršenih L i C komponenti i Q-faktora oscilatornog kola* 30

*Nesavršene diskretne pasivne komponente* 31

*Integrисana zavojnica* 33

**Problem 1.3: Analiza kapacitivnog transformatora** 36

**Problem 1.4: Primjena kapacitivnog transformatora** 39

**Problem 1.5: Induktivno-spregnuto selektivno kolo** 41

*Teorijski kontekst* 43

*RF transformator* 43

**Problem 1.6: Analiza balun transformatora** 46

*Teorijski kontekst* 47

*LC-balun* 47

*Rat-race coupler* 48

**Problem 1.7: TLT: transformaciona svojstva** 49

<b>Problem 1.8: Optimalno prilagođenje impedanse</b>	51
<i>Teorijski kontekst</i>	53
<i>Antene: vrste i osnovne karakteristike</i>	53
<i>Uticaj RF zračenja na zdravlje ljudi</i>	55
<b>Problem 1.9: Prilagođenje otpornosti pomoću L-ćelije</b>	57
<b>Problem 1.10: Prilagođenje impedanse – tipična greška</b>	63
<b>Problem 1.11: Prilagođenje impedanse pomoću L-ćelije</b>	65
<b>Problem 1.12: Analiza redne veze dvije L-ćelije</b>	67
<i>Teorijski kontekst</i>	68
<i>Generalizovana analiza kaskade L-ćelija</i>	68
<b>Problem 1.13: Prilagođenje otpornosti pomoću <math>\pi</math>-mreže</b>	70
<b>Problem 1.14: Primjena <math>\pi</math>-mreže</b>	72
<b>Problem 1.15: Prilagođenje otpornosti pomoću T-mreže</b>	76
<b>Problem 1.16: Elektronski kontrolisani prekidač na bazi PIN diode</b>	82
<b>Problem 1.17: Analiza karakteristika nesavršene varikap diode</b>	86
<b>Problem 1.18: Primjena varikap diode</b>	88
<i>Teorijski kontekst</i>	89
<i>Koeficijent osjetljivosti varikap diode</i>	89
<i>Uticaj nelinearnosti varikap diode na izobličenje</i>	91
<b>Problem 1.19: Analiza karakteristika kristalnog rezonatora</b>	93
<b>Literatura</b>	96
<b>2 SKLOPOVI I ARHITEKTURE ZA POJAČANJE (MALOG) RF I IF SIGNALA</b>	97
<b>Problem 2.1: Veza između parametara ekvivalentnih šema tranzistora</b>	98
<i>Teorijski kontekst</i>	100
<i>Ponašanje bipolarnog tranzistora u aktivnoj oblasti</i>	100
<i>Opis tranzistora na bazi linearног četvoropola</i>	107
<i>Ekvivalentne šeme za tri osnovne konfiguracije</i>	108
<i>Bode-ov dijagram</i>	109
<b>Problem 2.2: Projektovanje MOSFET pojačavača</b>	113
<i>Teorijski kontekst</i>	116
<i>FET: fizička struktura</i>	116

*FET: režim rada* 117  
*MOSFET: Ponašanje u aktivnoj oblasti* 119  
*JFET: Ponašanje u aktivnoj oblasti* 122

### **Problem 2.3: Stabilnost i pojačanje 125**

*Teorijski kontekst* 127  
*Stabilnost: kriteriji* 127  
*Blokiranje RF signala u kolu za polarizaciju* 128  
*Pojačanje snage: uslovi i ograničenja* 129  
*Pojačanje kaskade pojačavača* 131  
*Tehnike za ublažavanje uticaja parazitne sprege preko  $Y_{12}$*  132

### **Problem 2.4: Sinhrono podešeni pojačavač 135**

*Teorijski kontekst* 139  
*Fazni pomak u RF pojačavaču* 139  
*Propusni opseg kaskade sinhrono podešenih pojačavača* 140

### **Problem 2.5: Analiza šumnih karakteristika tranzistora i pojačavača 147**

**Problem\* 2.6: Optimizacija šumnih karakteristika pojačavača 146**  
*Teorijski kontekst* 149  
*Šum* 149

### **Problem 2.7: Analiza i projektovanje kaskodnog pojačavača: diskretna realizacija 151**

### **Problem\* 2.8: Kaskodni pojačavač: specifičnosti integrisane varijante 159**

**Problem 2.9: IP-dijagram: osobine i primjena 165**  
*Teorijski kontekst* 167  
*Teorijska osnova za crtanje IP-dijagrama* 167  
*IIP3 za kvazilinearni sklop* 169  
*IIP3 za bipolarni tranzistor* 169  
*Unakrsna modulacija* 170  
*Korišćenje IP-dijagrama za 3-tonski signal* 171  
*Pasivne intermodulacije* 172

**Problem 2.10: Analiza dinamičkih karakteristika pojačavača pomoću IP-dijagrama** 174

*Teorijski kontekst* 177

*Mjerenje IIP3* 177

**Problem 2.11: Uticaj intermodulacija na plato šuma prijemnika** 179

**Problem 2.12: Definisanje IIP3 za prijemnik koji radi u prisustvu intenzivnih smetnji** 181

**Problem 2.13: Izračunavanje nivoa IM3** 184

**Problem 2.14: Grafičko rešenje za potiskivanje IM3** 186

**Problem 2.15: Analitičko rešenje za potiskivanje IM3** 187

**Problem 2.16: IIP3 za prijemni trakt** 189

*Teorijski kontekst* 192

*Širina šumnog propusnog opsega* 192

*Faktor šuma za neprilagođeni pojačavač* 194

*Optimizacija IIP3<sub>tot</sub> i F<sub>tot</sub> kaskade*

*Izračunavanje IIP3 kaskade na bazi naponskog pojačanja* 196

*Faktor šuma mješača* 196

**Problem 2.17: Uticaj temperature na faktor šuma** 199

*Teorijski kontekst* 200

*Ekvivalentna temperatura šuma* 200

*Faktor šuma za prilagođeni vod* 201

**Problem 2.18: Ekvivalentna temperatura šuma prijemnika** 203

*Teorijski kontekst* 204

*Ekvivalentna temperatura antene* 204

**Problem 2.19: Uticaj oslabljivača na spektralnu gustinu snage šuma** 206

**Problem 2.20: Distribucija snage iz antene** 208

**Literatura** 210

### **3 SKLOPOVI I ARHITEKTURE ZA konverziju FREKVENCije**

**Problem 3.1: Konverziono pojačanje mješača 214**

*Teorijski kontekst 216*

*Analiza mješača u frekvencijskom domenu 216*

**Problem 3.2: Gilbert-ov mješač: konverziono pojačanje 217**

*Teorijski koncept 219*

*Princip i karakteristike Gilbert-ovog mješača 219*

**Problem 3.3: Dvostruko balansirani diodni mješač 222**

**Problem 3.4: Pasivni MOS dvostruko balansirani mješač 228**

*Teorijski kontekst 230*

*Pasivni NMOS prekidač 230*

*Nesimetrični talasni oblik signala lokalnog oscilatora 232*

*Subharmonski mješač 233*

**Problem 3.5: Aktivni FET mješač 235**

*Teorijski kontekst 240*

*Rezistivni mješač 240*

**Problem\* 3.6: Arhitektura prijemnika sa dvije međufrekvencije 242**

*Teorijski kontekst 245*

*Inverzija spektara 245*

**Problem\* 3.7: Frekvencije i nivoi neželjenih produkata miješanja 247**

*Teorijski kontekst 252*

*Simetrična frekvencija 252*

*Potiskivanje signala na simetričnoj frekvenciji – varijante rešenja 253*

**Problem\* 3.8: Zero-IF prijemnik: koncept i nesavršenosti 259**

*Teorijski kontekst 267*

*Kompleksni mješač 267*

**Problem\* 3.9: Low-IF prijemnik: koncept i nesavršenosti 271**

**Problem\* 3.10: Polifazni filter 273**

**Problem\* 3.11: Predajne konverzione arhitekture 279**

## Literatura 282

### 4 SKLOPOVI I ARHITEKTURE ZA GENERISANJE STABILNIH FREKVENCIJA

#### **Problem 4.1: Oscilator sa negativnom otpornošću 286**

*Teorijski kontekst* 287

*Analiza oscilatora sa negativnom otpornošću* 287

*Cross-coupled oscilator* 290

*Nestabilnost frekvencije oscilovanja* 292

*Kratkovremenska nestabilnost* 293

*Leeson-ova formula i Hajimiri-Lee model faznog šuma oscilatora* 299

*Fliker šum* 300

*Dugovremenska nestabilnost* 301

*Frekvencijski standardi* 302

#### **Problem 4.2: Oscilator sa pozitivnom povratnom spregom 304**

*Teorijski kontekst* 309

*Ring oscilator* 309

*Uticaj Q-faktora na stabilnost oscilatora* 311

*Opseg promjene frekvencije za Clapp-ov naponski kontrolisani oscilator*  
313

#### **Problem 4.3: Uticaj faznog komparatora na opseg držanja PLL 315**

*Teorijski kontekst* 318

*Model i karakteristike linearizovane PLL* 318

#### **Problem 4.4: PLL: Fazni detektor na bazi analognog množača 323**

#### **Problem 4.5: Analiza stabilnosti fazne petlje 326**

*Teorijski kontekst* 328

*PLL: Zavisnost stabilnosti od tipa i reda petlje* 328

*Prirodna kružna frekvencija i faktor prigušenja* 331

*Odziv linearizovane petlje na poremećaj* 335

#### **Problem 4.6: Provjera performansi za zadatu konfiguraciju PLL 340**

**Problem 4.7: Provjera performansi za PLL koja sadrži djelitelj u grani povratne veze** 344

*Teorijski kontekst* 346

*Uticaj koeficijenta dijeljenja na filterske osobine petlje* 346

*Uticaj nesavršenih komponenti na fazni šum petlje* 347

**Problem 4.8: Projektovanje PLL sa ograničenjima na dinamičke karakteristike** 351

**Problem 4.9: Provjera performansi PLL u odnosu na fazni i frekvencijski poremećaj** 354

**Problem 4.10: Projektovanje sintezatora** 357

*Teorijski kontekst* 360

*Koncept direktnog sintezatora* 360

*Elementarni indirektni (PLL) sintezatori* 362

*Poboljšanje akvizicionih osobina na bazi PFD* 364

*Sintezator sa dvije petlje* 369

*Sintezator sa dva modula dijeljenja (fractional-N synthesizer)* 370

**Problem\* 4.11: Recipročno miješanje** 373

**Literatura** 376

**5 SKLOPOVI I ARHITEKTURE ZA POJAČANJE SNAGE RF SIGNALA** 377

**Problem 5.1: Sabiranje RF snaga i uticaj na efikasnost** 378

*Teorijski kontekst* 380

*Pojačanje snage: Mjere efikasnosti* 380

**Problem 5.2: Uticaj izlaznog filtra na efikasnost predajnika** 382

**Problem 5.3: Projektovanje PA klase A sa rezistivnim opterećenjem** 383

*Teorijski kontekst* 387

*Principi projektovanja RF pojačavača snage* 387

*Uloga i osobine RF prigušnice* 389

*Stabilnost pojačavača* 392

**Problem 5.4: Arhitekture izlaznog stepena predajnika** 393

**Problem 5.5: Analiza energetskih karakteristika selektivnog PA klase A** 397

**Problem 5.6: Projektovanje PA klase A uključujući i hlađenje** 399

*Teorijski kontekst* 402

*Radna prava* 402

*Termičke karakteristike PA* 403

**Problem 5.7: Projektovanje PA klase A sa transformatorom u izlaznom kolu** 405

**Problem 5.8: Projektovanje PA klase B** 406

*Teorijski kontekst* 407

*Fourier-ova analiza talasnog oblika struje za PA klase B* 407

**Problem 5.9: Dilema vezana za RF prigušnicu** 410

**Problem 5.10: Projektovanje kombinovanog pojačavača klase A i klase B** 412

**Problem 5.11: Projektovanje push-pull pojačavača snage klase B** 415

**Problem 5.12: AM-AM i AM-PM konverzija** 420

*Teorijski kontekst* 423

*Saleh-ov i Rapp-ov model* 423

*Linearizacija ulazno-izlazne karakteristike pojačavača* 424

**Problem\* 5.13: Analiza pojačavača snage klase F** 426

**Problem 5.14: Projektovanje pojačavača snage klase C** 434

*Teorijski kontekst* 438

*Fourier-ova analiza talasnog oblika struje za PA klase C* 438

**Problem 5.15: Projektovanje PA klase C (nesavršeni tranzistor)** 441

**Problem\* 5.16: Analiza i projektovanje PA klase E** 443

**Problem\* 5.17: Analiza i projektovanje push-pull PA klase D** 458

*Teorijski kontekst* 461

*CMCD (Current-Mode Class D)* 461

<i>Bridge CMCD</i>	463
<i>PA klase D na bazi komplementarnih tranzistora</i>	466
<i>Pojačavač snage klase S (niskofrekvencijski)</i>	466
<i>Pojačavač snage klase S (visokofrekvencijski)</i>	468
<b>Problem* 5.18: Uticaj fluktuacije obvojnica na pojačanje snage signala</b>	471
<i>Teorijski kontekst</i>	477
<i>EER arhitektura</i>	479
<i>Doherty-jeva arhitektura</i>	482
<i>LINC arhitektura</i>	485
<b>Literatura</b>	491
<b>REGISTAR POJMOVA</b>	495

# Predgovor

---

*Trust the math, but question the assumptions.*

*John McCorkle*

*The theory is beautiful – but what can you do with it?*

*Anonymous*

Godine 1996. ovaj autor objavio je knjigu pod naslovom *Radiotehnički sklopovi i arhitekture* (Pergamena, Podgorica). Knjiga je bila namijenjena studentima radiotehničke specijalnosti.

Na globalnom planu, u proteklih petnaest godina radiokomunikacije doživjele su neviđen razvoj javnih mobilnih sistema (2G i 3G), privatnih mobilnih sistema (*TETRA*), navigacionih sistema (*GPS*, *GLONASS*, *GALILEO*), bežičnih širokopojasnih pristupnih sistema (*WiMAX*) i digitalnih radio- i TV-difuznih sistema (*DRM*, *DAB* i *DVB*). Pomenuti radio- sistemi značajno su uticali i nastavljaju da utiču na svakodnevni život pojedinca, ali su i bitno ubrzali teorijski, praktični i tehnološki razvoj radiotehničkih sklopova i arhitektura. Ostvaruje se, ne tako davno proklamovani cilj, da bežična veza treba da je raspoloživa svugdje i u svakom trenutku. Sada se tome dodaje i zahtjev da kapacitet bežičnog kanala treba da bude komparativan sa kapacitetom fiksne telekomunikacione infrastrukture. S tim u vezi, aktuelni istraživački fokus u ovoj oblasti bitno je promijenjen u odnosu na onaj od prije petnaest godina - usmjeren je na multimedijalne (na primer, 3D film, daljinski medicinski servis, itd.) i multi-standardne bežične primopredajnike velikog kapaciteta (reda 100Mb/s)<sup>1</sup>. Naravno, to nameće specifične zahtjeve za primopredajnike, u koncepciskom i u tehnološkom pogledu. U ovom kontekstu, u hodu, uspostavljaju se novi standardi u obrazovanju budućih projektanta radio-uređaja.

Naime, do prije dvadesetak godina prilično statičan nastavni plan i program predmeta Radiotehnika (ili RF elektronika), u novim okolnostima zahtijeva permanentno prilagođavanje koncepciskim i tehnološkim promjenama koristeći multidisciplinarna znanja. Autoru je bio profesionalni izazov da tokom proteklih godina u svakom nastavnom ciklusu (na ETF-u u Podgorici i na ETF-u u Sarajevu) inovira e-verziju nastavnih sadržaja i da je testira u nastavnom procesu. U krajnjem slučaju, takav pristup zahtijeva adekvatan sinhronizam sa više srodnih disciplina sa jedne strane, a sa druge strane, zahtijeva i formalno inoviranje osnovne literature za predmet (udžbenik i zbirka zadataka). Naravno, jedino je druga mogućnost u isključivoj nadležnosti predmetnog nastavnika.

Po mišljenju ovog autora, problemski orijentisana knjiga mogla bi da dâ konciznu i neophodnu osnovu za razumijevanje aktuelnih radiotehničkih rešenja. Naime, u kontekstu pažljivo odabranih numeričkih i koncepciskih problema treba predstaviti karakteristična aktuelna teorijska i praktična rešenja. Ova knjiga upravo je tako koncipirana. U okviru pet poglavlja čitalac se sistematski uvodi u karakteristične probleme vezane za sklopove i za

---

<sup>1</sup> Na primer, aktuelni LTE (*Long Term Evolution*) poznat i kao 3.9G omogućava 386Mb/s (*down-link*) i 86Mb/s (*up-link*).

odgovarajuće prijemne/predajne arhitekture. Razmatranja se odnose na rešenja u frekvencijskom opsegu do oko 3GHz. Opredjeljenje je vrlo pragmatično. U navedenom opsegu rade svi aktuelni javni (2G/3G/3.9G) i privatni (*TETRA*) mobilni sistemi, bežične lokalne mreže (*Bluetooth*, *Zigbee*, *IEEE802.11b,g*, *WiMAX* ili *LTE*), *GPS*, *DRM*, *DVB* i *DAB*. Sa druge strane, u tom opsegu, u principu, moguća su rešenja na diskretnoj i na integrisanoj osnovi. Takođe, slična rešenja koriste profesionalni radio-uređaji i aktuelni mjerni instrumenti (na primer, analizator spektara, analizator mreža, vektorski signal generator i vektorski analizator signala). U kontekstu pojedinačnog problema čitalac dobija odgovarajuća teorijska, tehnološka i praktična objašnjenja. Na ovaj način čitalac brzo i neposredno može da uspostavi kontakt između aktuelne teorije i njene praktične primjene (posebno je bitan uvid u praktične vrijednosti odgovarajućih parametara, što je "malo", što "veliko", što je realno moguće pri određenim ograničenjima, itd.). Naravno, za dublji uvid u specifični problem čitalac se upućuje na izvornu aktuelnu referencu.

Knjiga ***Radiotehnički sklopovi i arhitekture: Problemi, rešenja i komentari*** komplementarna je sa prethodnom autorovom knjigom *Radiotehnički sklopovi i arhitekture*. Za korišćenje aktuelne knjige neophodno je poznavanje radiotehnike (ili RF elektronike) barem na nivou gore pomenute prethodne knjige. Knjiga se može koristiti na tri načina. Prvi način je da se koristi kao zbirka riješenih zadataka sa odgovarajućim komentarima i napomenama. Drugi način je da se pažnja čitaoca fokusira na suštinu aktuelnih koncepcijskih problema. U tom kontekstu, najbitniji sadržaji knjige su u Problemima koji se odnose na koncepcijске aspekte (Problemi označeni sa zvjezdicom) i u sekcijama koje nose naslov Teorijski kontekst. Konačno, oni koji se budu bavili simulacionim i/ili realizacionim aspektima koristiće ovu knjigu u interakciji sa pažljivo odabranom specijalizovanom literaturom koja prati odgovarajuće poglavlje.

Nadam se da ova knjiga može biti od koristi ne samo studentima nego i praktičarima koji se bave primopredajnim arhitekturama.

Autor je zahvalan recenzentima **naučnom savetniku dr Aleksi Zejaku** (Institut za računarsku tehniku i računarske komunikacije, Novi Sad) i **van. prof. dr Goranu T. Đorđeviću** (Elektronski fakultet u Nišu) za napor i korisne sugestije. Međutim, za moguće greške odgovoran je isključivo autor.

Zahvalan sam mojim saradnicima na ETF-u Sarajevu ( **mr Pamela Begović, dipl. ing., mr Tarik Kazaz, dipl. ing. i Aleksandar Mastilović, dipl. ing.**) Takođe, zahvalan sam bivšim studentima ETF-a u Podgorici i ETF-a u Sarajevu koji su konstruktivnim pitanjima i komentarima doprinijeli formiranju definitivnog profila ove knjige.

Zahvalan sam **prof. Žarku Markovu** (Institut IRITEL, Beograd), **prof. Mesudu Hadžialiću** (ETF u Sarajevu), **prof. Narcisu Behliloviću** (ETF u Sarajevu) i **mr Radivoju Čaviću, dipl.ing.** (PTT Inženjering, Podgorica) za višegodišnju saradnju.

Zahvalan sam firmi **Peripolis-elektronika** iz Beograda koja je sponzorisala štampanje ove knjige.

*Ivo M. Kostić*

*Podgorica,  
mart 2013. godine*